



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Četvrtak, 9. avgust 2018. godine UGLJEVIK BROJ 10/18 GOD. LVI	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Stručna služba Telefon: (055) 773-756
--	---	---

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima, namještenicima u organima jediice lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 68. stav 1. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/18 i 8/18) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V-10 Kabinet načelnika opštine tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. SAVJETNIK NAČELNIKA

Kategorija: - ne razvrstava se
Zvanje: -ne razvrstava se
-daje stručna mišljenja i predloge načelniku o načinu rješavanja pitanja iz djelokruga svog rada
-podnosi inicijative za preduzimanje aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u određenoj djelatnosti u opštini
Opis poslova: -sačinjava izvještaje i analize iz djelokruga rada

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama u cilju što uspješnijeg obavljanja poslova
- učestvuje u procesu strateškog planiranja razvoja opštine
- učestvuje u izradi izvještaja o implementaciji Strategije razvoja opštine
- djelokrugu rada sarađuje sa predstavnicima drugih lokalnih zajednica
- radi i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu načelnika
- veoma visok stepen složenosti poslova kojima se značajno utiče na ostvarivanje ciljeva rada načelnika
- povremeno ograničen stepen samostalnosti povremenim nadzorom načelnika
- odgovara za tačnost podataka i informacija i za stručnu zasnovanost i realnost datih procjena , kao i za stručno i blagovremeno izvršenje zadataka utvrđenih programom radai drugim aktima
- odgovora za savjesno, blagovremeno i zakonito izvršenje povjerenih poslova slova i radnih zadataka za svoj rad odgovara načelniku
- kontakti unutar i izvan organa opštine kojima je potrebno da se djelotvorno prime i prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada
- angažuje se ili raspoređuje iz reda zaposlenih u -mandatu načelnika
- VSS, VII-1 stepen, završen fakultet u

Složenost:

Samostalnost:

Odgovornost:

Poslovna komunikacija:

Status:

Uslovi:

četvorogodišnjem trajanju ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova

-najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

Broj izvršilaca: -1 izvršilac

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-27/18
Datum:07.08.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i člana 82.stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), članova 68. i 69. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ br7/17), i člana 7. stav 3. Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br 3/18), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

ODLUKU

O KORIŠĆENJU REPREZENTACIJE I USLUGA KAFE KUHINJE U OPŠTINSKOJ UPRAVI

I

Usluge čajne kuhinje na teret reprezentacije mogu koristiti Načelnik opštine Ugljevik, Zamjenik načelnika opštine Ugljevik, Predsjednik Skupštine opštine Ugljevik i Podpredsjednik Skupštine opštine Ugljevik.

II

Usluge čajne kuhinje na teret reprezentacije mogu koristiti u svojim kancelarijama kao i za potrebe raznih komisija i :

- Sekretar SO-e ,
- načelnici odjeljenja,
- rukovodioci službi
- Portparol Načelnika opštine Ugljevik, i
- Šef kabineta Načelnika opštine Ugljevik.

Ukupna dozvoljena maksimalna mjesečna količina bezalkoholnih napitaka za svakog korisnika iz prvog stava je 175 napitaka.

Eventualna prekoračenja ograničenja odobrene količine napitaka na kraju obračunskog perioda korisnici će platiti po cijeni zaduženja najskupljeg napitka.

Organizaciju evidencija o zaduženjima i razduženjima kuhinje praćenje utrošaka korisnika, kao i redovno mjesečno i periodično izvještavanje vršit će Odjeljenje za opštu upravu

III

Službenici Opštinske uprave Ugljevik, službenici republičkih organa sa sjedištem u Ugljeviku i radnici drugih organa u zgradi SO-e mogu koristiti usluge čajne kuhinje uz plaćanje troškova po utvrđenom cjenovniku.

Normativ utrošaka komponenti za pripremu napitaka kao i cjenovnik i promjene cijena napitaka će utvrditi Načelnik odjeljenja za finansije na nekomercijalnoj osnovi (na

bazi pokrića ukupnih troškova pripreme napitaka bez zarade).

IV

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po donošenju i biće objavljena u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj :02- 40-1111/18
Datum: 20.07.2018.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-33 /18
Datum, 23.07.2018. godine,

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i Odluke o pristupanju izrade Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028.godine („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 9/18), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

RJEŠENJE

O imenovanju Radnog tim za izradu Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028.godine

I

Imenuje se Radni tim za izradu Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028.godine u sljedećem sastavu:

1. Duško Vičić, predsjednik
2. Slavica Benović, član
3. Slađana Stojić, član
4. Jelena Džino, član
5. Jelena Antelj, član

II

Zadatak Radnog tima je da u saradnji sa Savjetom za bezbjednost saobraćaja opštine Ugljevik pripremi prijedlog Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028.godine.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,

broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....1.885,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.000,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....285,00KM

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....600,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1098/18
Datum:20.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec julu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900-Ostali rashodi.....33.800,00KM

Na poziciju:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....33.800,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1107/18
Datum:20.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....2,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....2,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1079/18
Datum:18.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....800,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali
rashodi.....600,00KM
-413900-Rashodi po osnovu zateznih
kamata.....200,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1071/18
Datum:16.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu
utroška.....350,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1057/18
Datum:20.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti

realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412400-Rashodi za materijal za posebne
namjene.....112,00KM
-412900-Ostali nepomenuti
rashodi.....936,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski
materijal.....112,00KM
-511300-Izdaci za nabavku postojenja i
opreme.....936,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1063/18
Datum:12.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-416300-Doznake pružiocima
usluga.....8.194,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-416300-Doznake pružiocima
usluga.....8.194,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1063/18
Datum:20.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu
utroška.....400,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali
rashodi.....50,00KM
-412600-Rashodi po osnovu
putovanja.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1053/18
Datum:11.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih.....2.750,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za naknadu
plata.....2.750,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1042/18
Datum:09.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto
naknade.....160,00KM
-412900-Ostali nepomenuti
rashodi.....250,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za naknadu
plata.....160,00KM
-412600-Rashodi po osnovu
putovanja.....250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1044/18
Datum:09.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto
naknade.....120.000,00KM

Na poziciju:

-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih.....120.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1098/18
Datum: 20.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto
naknade.....1.044,00KM
-416300-Doznake pružiocima
usluga.....3.650,00KM

Na poziciju Centra za socijalni rad:

-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme
bolovanja.....1.044,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-416300-Doznake pružiocima
usluga.....3.650,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1037/18
Datum: 09.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec junu, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu
utroška.....560,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali nepomenuti
rashodi.....560,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1032/18
Datum: 06.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec maj, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih.....847,00KM

Na poziciju:

-411400-Rashodi za otpremninu i
jednokr.pomoći.....847,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1023/18
Datum: 05.07.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....1.885,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1098/18
Datum, 20.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da može u mjesecu junu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....7.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1108/18
Datum, 20.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu junu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....382,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1079/18
Datum, 18.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može u mjesecu junu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1071/18
Datum, 16.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu, unaprijed

unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412900-Ostali rashodi.....80,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1087/18

Datum, 18.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama Socijalne zaštite na fond 03 :

-416300-Doznake pružiocima usluga
soc.zaštite.....4.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-843/18

Datum, 08.06.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412200-Rashodi po osnovu
utroška.....3.100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1057/18

Datum, 11.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412400-Rashodi za materijal za posebne
namjene.....112,00KM
-412900-Ostali nepomenuti
rashodi.....1.936,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1063/18

Datum, 12.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed

unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....1.700,00KM
-412900-Ostali rashodi.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1030/18
Datum, 10.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1053/18
Datum, 11.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1045/18
Datum, 09.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....10.884,00KM
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....360,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1037/18
Datum, 09.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....1.950,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1032/18
Datum, 06.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....119,00KM
-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....2.600,00KM
M
-412200-Rashodi po osnovu utroška.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1031/18
Datum, 06.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :
-412700-Rashodi za stručne usluge.....670,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1033/18
Datum, 06.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :
-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....1.100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1034/18
Datum, 06.07.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-55/18
Datum, 27.06.2018.godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 8. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te člana 7.stav 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) Načelnik Opštine Ugljevik, do n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke ugostiteljskih usluga za protokolarnu potrebu i druge manifestacije Opštinske uprave Opštine Ugljevik predviđene u Aneksu II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, na koje se u skladu sa članom 8. primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 15.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Naziv i oznaka iz JRJN:55000000-0.

Predmetna nabavka planirana je u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 6 (usluge).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 412900.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404- 67/18
Datum, 16.07.2018.godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, do n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova : Sanacija spomen groblja palih boraca NOR-a i ŽFT Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 13.500,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Oznaka iz JRJN: 45453100-8.

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018.godinu pod rednim brojem 4 (radovi).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu pod ekonomskim kodom 412500.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima .

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-68/18
Datum, 18.07.2018.g.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 8. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te člana 7.stav 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) Načelnik Opštine Ugljevik, do n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke pružanje usluga pripreme i posluživanja toplih i hladnih jela, usluživanje pića i priprema i usluživanje napitaka za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik, predviđene u Aneksu II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, na koje se u skladu sa članom 8. primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 12.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Naziv i oznaka iz JRJN:55000000-0.

Predmetna nabavka planirana je u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 6 (usluge).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 412900.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404- 69/18
Datum, 20.07.2018.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla za izgradnju dva stambena objekta na području opštine Ugljevik. Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN:71351910-5. Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 1.600,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018.godinu pod rednim brojem 22 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom). Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima .

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-75/18
Datum, 07.08.2018.god.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18.

i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova: Rekonstrukcija- asfaltiranje puteva (prema planu kapitalnih ulaganja opštine Ugljevik):

1. Građevinski radovi na asfaltiranju nekategorisanog puta k.č. broj 325 , M18-Šarčevići, MZ Ravno Polje, ukupne dužine 415 m¹,
2. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta Krstići-Ikonići-Stanivukovići, ukupne dužine 361 m¹,
3. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta L4-Vukići-Đurići, ukupne dužine 121 m¹,
4. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta Petrovići,Kostići-Dubrave, ukupne dužine 350 m¹,
5. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta u Jakovićima Pantići-Milovanovići, ukupne dužine 142 m¹,
6. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta L23-Nikolići, ukupne dužine 130 m¹,
7. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog puta L 43 M18-Arsenovići –groblje, ukupne dužine 650 m¹,
8. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog puta L 34 L20,Posavci-Korenita, ukupne dužine 486 m¹,
9. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog puta L 11 L 19,Torlakovići-Piperci , ukupne dužine 250 m¹,
10. Asfaltiranje dijela nekategorisanog puta k.č. broj 4064 (742m¹), i k.č.broj 2514 (116m¹) sve u KO Bogutovo Selo, dionica : L17- Gajići, dužine 858 m
11. Gradjevinski radovi na rekonstrukciji- asfaltiranju oštećenih dijelova lokalnog puta L2 u Donjem Zabrdju
12. Gradjevinski radovi na rekonstrukciji- asfaltiranju oštećenih dijelova lokalnog puta L5 u MZ Mezgraja Kose
13. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog puta L 18 u MZ Mezgraja Gaj, Raskršće Čaruga – Jočkovići, ukupne dužine 164 m¹,
14. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionica lokalnog puta L 21, Crveno brdo-Donja krčina-G.krčina
15. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionica lokalnog puta L 54 Kraj betonskog kolovoza-Panjici, MZ.G Krčina
16. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta u Bukovcu, Kraj asfalta-Stevići
17. Građevinski radovi na proširenju kolovoza puta na dionici R459-Veterinarska stanica „Modran“
18. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta u Bukovcu Lokalni put L8-Mićići, ukupne dužine 175 m¹,
19. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice nekategorisanog puta u Dobričićima, Lokalni put L9-Matića brdo, ukupne dužine 160 m

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 796.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Oznaka iz JRJN: 45233120-6

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018.godinu pod rednim brojem 5 (radovi).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbjeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu pod ekonomskim kodom 511100.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima .

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404- 76/18
Datum, 07.08.2018.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova na IZGRADNJI I DOGRADNJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK:

1. Izgradnja javne rasvjete u MZ. D.ZABRĐE-PETROVIĆI
2. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-GOLUBOVIĆI,
3. Izgradnja javne rasvjete u MZ. DONJA TRNOVA-RIKIĆI
4. Izgradnja javne rasvjete u MZ. DONJE ZABRĐE-JOVANOVIĆI
5. Izgradnja javne rasvjete u MZ.MEZGRAJA-NIKOLIĆI
6. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-STANIVUKOVIĆI
7. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-GAVRIĆ
8. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-SEKULIĆI
9. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-GLIGOREVIĆI

10. Dogradnja javne rasvjete u M.Z. TUTNJEVAC-ZASEOK –KRSTIĆI
11. Dogradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC- ZASEOK –GAJIĆI gornji
12. Dogradnja javne rasvjete u M.Z. TUTNJEVAC-ZASEOK PETROVIĆI
13. Dogradnja javne rasvjete u MZ. M.Z. MEZGRAJA-ANDRIĆI
14. Dogradnja javne rasvjete u UGLJEVIKU- ULICA: KRAJIŠKA I JASENOVAČKIH ŽRTAVA

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 80.400,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Oznaka iz JRJN: 45316100-6

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018.godinu pod rednim brojem 6 (radovi).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbjeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu pod ekonomskim kodom 511100.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima .

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove
Broj: 02/4-372-51/18

„Službeni bilten,, Opštine Ugljevik
76330 Ugljevik

Molimo da na trošak stranke objavite

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. na osnovu rješenja broj 02/4-372-51/18 od 17.04.2018. godine izvršio je u registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 1/09 upis osnivanja promjene lica ovlaštenog za zastipanje zajednice etažnih vlasnika stanova stambene zgrade T-1, Ugljevik, ulice Kralja Petra I ul. 5 i 7.

Mikica Lukić zastupa zajednicu etažnih vlasnika stanova stambene zgrade T-1, Ugljevik, ulice Kralja Petra I, ulazi 5 i 7 samostalno i bez ograničenja.

Miroslav Ilić iz Ugljevika, raniji zastupnik briše iz registra kao lice ovlašteno za zastupanje Zajednice i njegova ovlaštenja.

Službeno lice organa

SADRŽAJ

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi Ugljevik.....	1
Odluka o korišćenju reprezentacije i usluga kafe kuhinje u opštinskoj upravi	2
Rješenje o imenovanju Radnog tima za izradu Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028. godine	2
Rješenja o realokaciji sredstava	3
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki.....	11
O G L A S.....	13